

POLEMIKA



Almir Fatić

Mustafa Mlivo

AUTORA KNJIGE "101 NEISPRAVNOST U PRIJEVODIMA KURANA", MUSTAFE MLIVE, SA ALMIROM FATIĆEM, ASISTENTOM NA PREDMETU TEFSIRA ISLAMSKOG FAKULTETA U SARAJEVU

Hronologija:

1. Dnevi list Avaz je 20.09.2008. objavio prikaz Mlivine knjige,
2. Islamske inf. novine Preporod je 15.10.2008. objavio napad Fatića na Mlivinu knjigu,
3. Islamske inf. novine Preporod je 01.11.2008. objavio žestok MLIVIN odgovor na napad,
4. Islamske inf. novine Preporod je 01.12.2008. objavio izbezumlje no pis mo Fatića u rubrici pis mima čitalaca,
5. Islamske inf. novine Preporod je 01.01.2009. objavio MLIVIN odgovor na Fatićevo pis mo.

Predstavljanje knjige	Napad na Knjigu	Mlivin odgovor na napad	Ibezumljena reakcija Fatića	Mlivin kratak odgovor

IZDAVAŠTVO

Jedanaesto djelo sekretara Medžlisa Islamske zajednice Bugojno

Mustafa Mlivo objavio knjigu „101 neispravnost u prijevodima Kur'ana“

Događa se da su odlomci iz Kur'ana, pogotovo oni koji su povezani s naukom, loše prevedeni, tako da bi naučnik bio u pravu kada bi izrazio kritike koje Kur'an, ustvari, ne zaslužuje, konstatira Mlivo.

Nedavno je u Bugojnu objavljena knjiga „101 neispravnost u prijevodima Kur'ana“ autora Mustafe Mlivo.

Mlivo je do sada objavio 11 knjiga, od čega je njegov prijevod Kur'ana do sada doživio tri izdanja.

Suštinska važnost

Posljednja Mlivina knjiga bavi se problematikom prevedenja Kur'ana i to na način traženja slabih mesta u našim prijevodima, kojih ima sedam - šta na, tzv. srpsko-hrvatskom, što na bosanskom jeziku - zatim ispiju njihovu valjanost, iznosi kontraargumente i nudi

precizan prijevod.

Događa se da su odlomci iz Kur'ana, pogotovo oni koji su povezani s podacima nauke, loše prevedeni ili komentarišani, tako da bi naučnik bio u pravu kada bi - očito s razlogom - izrazio kritike koje Kur'an, ustvari, ne zaslužuje. Ove netaćnosti prijevoda ili pogrešni komentari (oboje je često povezano), koji ne bi začudili prije jednog ili dva stoljeća, s okviru u naše doba čovjeka od nauke, kojeg jedna loše prevedena rečenica, a koja zbog toga sadrži naučno nedopustivo tvrdnju, navodi da se ne uzme ozbiljno u razmatra-



Naslovica Mlivinog djela:
Zaintrigirat će i naučnike

tranje - kaže Mlivo na na list.

najvjerniji originalu?

Moderni prevodioци, često bez veće kritičnosti, preuzimaju interpretacije starih komentatora. Ovi su u svoje doba, dajući nekoj više smislenoj arapskoj riječi netacnu definiciju, imali izgovor da nisu mogli shvatiti pravi smisao riječi ili rečenice koji se ukazuje tek u naše doba zahvaljujući našim naučnim spoznajama. Drugim riječima, postavlja se problem neophodne revizije prijevoda ili komentara koje nije bilo moguće primjereno obaviti u jednoj određenoj epohi, dok u naše doba posjedujemo elemente koji im mogu dati istinski smisao - smatra Mlivo.

On, stoga, smatra da je od suštinske važnosti kako za vjernika muslimana tako i za intelektualca koji istražuje Kur'an tačnost prijevoda.

S obzirom na to da kod nas postoji sedam prijevoda, autor se pita čemu toliki prijevodi za ovako mali narod, kakva je razlika među njima i gdje to vodi. Zar ne bi bilo logično da se slijedi prijevod koji je



Mlivo: Složena materija

nadareni ljudi, s ciljem da ljudima što vjernije približe smisao i značenja Kur'ana. Da bi postigli taj cilj, oni konsultiraju mnoge izvore kako klasične tako i savremene tefsirske znanosti da bi jezička i misaona interpretacija teksta Kur'ana dobila što vjerniju formu i sadržinu. Ipak, nijihovi prijevodi i komentari pojedinih ajeta, a još više riječi, imaju ponekad različite interpretacije, s različitim smislima i značenjem - konstatira Mlivo.

I pored toga što je svje-

stan da bi knjiga ove sađbine mogla naći i na različite konotacije među različitim društvenim krugovima, Mlivo smatra da je njegovo novo djelo potrebno u BiH.

Neki već smatraju kako je bilo krajnje vrijeme da se pojavi jedna ovakva knjiga, dok drugi drže da su svi prijevodi jednako dobri i da bi ova knjiga nepotrebno mogla izazvati pomenjaju. U svakom slučaju, knjiga je tu, a uskoro će biti upriličena i njena promocija.

A. MANDŽIĆ

Iz biografije autora

Mustafa Mlivo je diplomirani inžinjer masinstva. Osnovnu i srednju školu završio je u Bugojnu, a Mašinski fakultet u Mostaru.

Prije rata radio je u Ravnovu Tvornice biro mašina

(TBM-u) u Bugojnu. Od 1987. godine do danas objavio je 11 knjiga u vezi s tematikom prijevoda Kur'ana časnog. Sekretar je Medžlisa Islamske zajednice Bugojno.

BOGOMOLJE

Mjesto okupljanja Pakistanaca iz 15 različitih etničkih skupina

Uputite komplikacije Fajlovi

Zona članjnosti

*Fatićev napad na Knjigu ili "pisanije" o knjizi
"101 neispravnost u prijevodima Kurana", Preporod, 15.10.2008.*

Page | 3

36 | Preporod | SAGLEDAVANJA
BROJ 20/886 • 15. OKTOBAR 2008.

Svaka nauka ima svoja pravila i zakonitosti koja se moraju poštovati pa tako i tefsir, u protivnom bi se javila anarhija i svaku bi sebi dao za pravo da tumači Kur'an časul snako kako on želi i smatra da treba. (Jusuf el-Qaradawi)

NEISPRAVNOST 101 NEISPRAVNOSTI

Prema knjiga inžinjera Mustafe Milive (Bugojno, 2008. - 223 str.) pod naslovom *101 neispravnost u prijevodima Kurana* napisana na neuskadenski i neučinjeni način budući da izostaju svi relevantni faktori i standardi jednog naučnog djela, odnosno sam, ipak, da se kritički osvrnem na ovu knjigu iz dva razloga: (1) zato što se u knjizi nekako mjesto je tefsira kao znacište iznose nezamislene, prouzvojne, neutražene, netakne, pa tako i neznačajne, a (2) zato što se u njoj, u drastičnoj mjeri, nude redoslijedna i neidealna značenja Kur'an-a.

Detaljan i sveobuhvatni odgovor na knjigu ing. Milive iziskavao bi posebnu knjigu, međutim to namjeravam učiniti stoga što predmetnoj knjizi, kakav je sam vazar, nedostaje stoga naručivost i ozbiljnost. Ovdje će se osvrnuti tek na spomenute dva razloga iz čega se savsim pouzdano može donjeti sud o cijelini knjige kao takve.

Tefsir – "najčasnija nauka" Islam-a

Konstatacije tipa: (...) "Kada je Bog objavio Kur'an, On nije negativno dobročiniti štampanje tefsira kako bi ih citali prije čitanja Kur'a-n-a. Ne spominjam se, dakle, nikakvi tefsiri kao autentični tunazi Kur'a-n-a" (str. 26); ili: (...) "Iz ovoga se nazire da tefsiri kao (u Ibn Kesirov je jedan od najpoznatijih) imaju podstotu 'ilmayih tufajenja' (str. 32) – pružaju dovoljno svjedočanstvo autorom tefsira i tefisri o njegovom potpuno nerazumijevanju ili pogrešnom shvanjanju tefisira."

Sam autor protučeći samome sebi, jer u istoj knjizi informiše nas o svome prijevodu i komentatoru Kur'a-n-a su, između ostalog, utemeljeni na "klasičnim i savremenim tefsirima" (sic). Nadalje, njegov prijevod i komentator utemeljen je, kako vidi, na "modernoj nauci". Dakle, s jedne strane, autor tvrdi da je njegov prijevod i komentator utemeljen na "modernoj nauci", ali drugi da je primarno "moderna nauka", ma šta se da pod tom smislimo? Ali, ali ne priznaje (i, zista, ne pozna) tefsir kao nauku! Jos jedna očita kontradiktornost konceptualne naravi!

Nai, prvi predikat tefsira jeste da je on ilm –

Ništa slično

Teško bi bilo naći nešto slično ovoj prevođačkoj pojavi u historiji prevedenja Kur'a-n-a. Tako nešto može izreci samo onaj ko ne poznaje strukturu kur'anskog jezika, ko ne poznaje problematiku krieta i sedam harfova' Kur'a-n-a, ko Kur'an lisa na njegove, da tako kažem, objavljene višezačnosti.

Na primjer, glagol 'zvati' iz 17. ajeta sure El-Tekwir može značiti 'nastupanje', ali i 'zalazak noći'; ili rječ 'quri' (El-Begare, 228) znači pranje, čišćenje ili mješenje ciklus (hajz). Prijevodom se fiksira samo jedno značenje, a teſfisom se ukazuje na druga značenja.

Konačno, o potrebi, opravdanosti i nužnosti tefsira najbolje nam govori historija ove nauke i raskošna komentatorska tradicija dostojna svakog poštovanja i uvažavanja.

Višezačnost kur'anske leksike

Jedan od odlika kur'anskoga jezika, kako sam već naveo, jeste i njegova višezačnost. Ta njegova višezačnost nije izmudrena bilo kakvom lingvističkim postupkom, već je ona, relato bilo, strukturne naravi. Previdjeli ova višezačensku odliku kur'anskoga teksta znači previdjeti inozvane kur'anski značenja, a time i drastično reducirati kur'ansku ponku. Krieta Kur'a-n-a podaruju brojne inozvane kur'anski značenja koje su tako objavljeni u *arhetipu Kur'a-n-a* (prema vjerodostojnom hadisu: "Kur'an je objavljen na sedam harfova"), a bilo koji prijevod prenosi samo jedno značenje pojedinih kur'anskih riječi koje u svojoj osnovi mogu imati veći broj jednakog relevantnih i legitimnih značenja. Upravo se tu krije, između ostalog, velika tajna i neponašnost kur'anskoga jezika.

U drugom dijelu knjige ing. Milive, nakon što iznala 101 "nepravilnost" u našim prijevodima Kur'a-n-a (Korkut, Karic i Duraković), redovno navodi da bi prijevod predmetne riječi, sintagme, odn. ajeta: "trebao da glasi"; "prijevod ajeta onakvog kakvog ga je Allah objavio; par excellance, (sic) trebao bi glasiti"; ili, paziče sada ovaj: "prijevod može samo glasiti"; "krnjajući precizan prijevod trebao bi glasiti"; "čarcan prijevod bio bi"; "tačan prijevod, onakvog kakvog ga je Allah objavio"; itd. Teško bi bilo naći nesto slično ovaj prevođačkoj pojavi u historiji prevedenja Kur'a-n-a. Tako nešto može izreći samo onaj ko ne poznaje strukturu kur'anskoga jezika, ko ne pozna problematiku krieta i sedam harfova' Kur'a-n-a, ko Kur'an lisa na njegove, da tako kažem, objavljene višezačnosti.

Naravno, stvari ne stoje omako kako su postavljene u knjizi eng. Milive. Evo samo nekoliko primjera:

Primer prvi. Kada analizira prijevode 26. ajeta El-Begare autor tvrdi: "Premra značenjima riječi ajeta... prijevod može samo glasiti. Uistinu, Allah se ne instručava da navede primjer kako što je komarc, te ono IZNAD njega" (str. 109). Dakako, prilog knjizi može značiti ne iznad, već ekber – već (i). U isto vreme od njega (Katade, Ismu'l-Džewz), ali može značiti i da je, tj. jednak je relevantan prijevod nesto sličnije od njega (Iba 'Abbas, Zamah). Argumenti i za jedno i za drugo značenje su jednaki i kontekstualno utemeljeni. Prema tome, stav da prijevod može samo glasiti... je neuspavljivo i reducirajuće.

Primer drugi. U vezi sa prijevodom riječi qadid, eng. Milivo pokazuje temeljno nepoznavanje etimologih značenja. Kao rezultat toga, naravno, ponuđen je petaćan i pogresan prijevod, ove riječi i neuvjedljivi komentari. Tvdnje da "Kur'an istekako operira sa izrazom 'Duh Sveti', da on nije stran niti ne-

pobjeđen u Kur'amu; ako ga već imamo u Kur'amu, ne možemo pobaci od njega..."; da riječ "kudzun nema značenje *tuhur*, jer da je tako Allah bi naravno tako i objavio..."; "da u tefsirima stoji da riječ *rūh* označava mješač Džibrila... međutim to da daje pravo da u Allahov govor umjesto riječi "duh" interpretira riječ Džibril" (str. 111) – ne zaslužuju, zatim, nikakav komentar, ali radi cijenjenog čitateljstva moram kazati slijedeće: Kur'an zaista ne operaža sa izrazom "Duh Sveti" (Rāhī), ali operažira za izrazom "Duh Čist". Uzvišeni je Sam Sebe imenovanjem *El-Qudus* – Najčistiji, ti Allah je bio uveden ostalog, čid od svakog atributa kojeg stvorenja mogu zamisliti. Melek Džibril je, između ostaloga, čid od optužbi koje su njemu pripisivali jevreji... Riječ *dawla* znači *tuhur* (čista), i to je općepoznato (Ferahidi, Zebidi, i brojni drugi jeziskovci). Ne radi se ni o kakvoj interpolaciji ako 4. ajet ure *El-Qad* prevedemo kao meleki i Džibril, s dozvolom *Gospodara svoga, puštaju se...* već se radi o ispravnom kontekstualnom značenju i razumijevanju. Inače, riječ *rūh* u Kur'amu ima osam kontekstualnih značenja: u surama: En-Nahl, 102; Merjem, 17; Es-Suđra, 193; i El-Qadr, 4, ova riječ označava Džibrila, jednoglasni su semantičari Kur'ana.

Primer treći: O prijevodima ajeta *Thumme-wa 'ale'l-Arsi* (Junes, 3) i *Er-Rahma-nu 'ale'l-Arsi-stwa*... (Ta Ha, 5) ing. Milivojević tvrdi: "Tačan prijevod navedenih ajeta bio bi slijedeci: 'Zatin se postavio na Arš... Miloštvo, na Aršu opstojec...' (str. 128) Dakle, sugerirše se da su *švi*-drugi prijevodi kao netaća. Aako se slijedi ova logika, onda su Milivini prijevodi najnetaćajniji! Osprezajte autora s tobolnjem stremljenju u našim dojakašnjim tumačenjima i prijevodima ovih ajeta ka politizmu (sic!) ukazuju na činjenicu da autor nije upućen u stilističku arapsku jeziku, odk. Kur'ana, tj. da u Kur'anu postoje brojne metafore, alegorije, metonomije i druga jezikostilska sredstva kojima Uzvišeni saopćava Sviju putniku. Upravo u naveđenim ajetima Uzvišeni na metaforičan način govori o Svojoj apsolutnoj moći nad svim stvorenjem. Tu kur'ansku metaforičnost u našem jeziku moguće je prenijeti na više načina (i o tome da ih raspravljati), ali i na one koji su učinili naši prevodici, a i na način koji eva sada ja činim. *Zatin je kaževo Prijestolje*... *Stemlosni, nad Prijestoljem se uzvražto*. Sa jezičku i stilističku argumentaciju svojih prijevoda ovdje nemam prostora. Reći ću samo to da u drugom ajetu glagol *istevā* prevodim u smislu Božanske učinjenosti (*el-iħħabu*). Ovo navodilo samo radi toga da se uoci nevinost i neutemeljenost Milivinih tvrdnji tipa: "Tačan prijevod navedenih ajeta bio bi..."

Primer četvrti: Nerazumijevanje jezika i stila kur'anskog jezika autor pokazuje i brojnim svojim primjerima, a posebno je upečatljiv njegov prijevod 128. ajeta ure El-Baqar: *Sibatullah we men dhuken minn-lħalli sibgha*, na slijedeći način: "Bojere Allah-ho!", a ko je bolji od *Allaha boženjem!*, do dajući obavezno prilog tog da je to prijevod ajeta "onakov kakovog ga Allah objavlja par excellence" (str. 113). Međutim, smije se ajetu u ovakvom prijevodu ne samo da je nejasno već i nezgrapan u našem jeziku, par excellence. Kako Allahovo boženje? Sta to Uzvišeni boži? Sta čitava može pomisliti kad da pročita takav prijevod? Da bi izbjegli ovačke nezgrapne prijevode, kontekst je taj koji nam pomaže da preciznije odredimo značenje riječi, posebno ako je-ems-polsemma kao što jestova riječ. Riječ *sibgh* ima više značenja, a jedno od njezinih značenja je i din, vjera (Ibn 'Abbas, Bžebida). Ako promotrimo ajete prije ovoga, zapazićemo da se govori o vjeri (Reci: Mi vjerujem... Pa, oko oni budu vjerovali...), a ne o bojenju (tkanine) i sl. Upotrebljavajući riječi *sibgh* za vjeru, koja nosi intenciju čišćenja (*tathir*; otuda *sibgh* znaci krštenje koje su obavljali rani kršćani tako što su svoju djecu uranjali u vodu govoreci *hadha tathir*) – i to *Allahovog čišćenja (Sibatullah)* – Uzvišeni nam na jedan profinjen stilski način saopćava da vjera čisti ljudske duše i ostavlja trag na vjernicima (Zamahšeri, Sujuti). Sta onda reći za tvrdnju ing. Milive da "rijeci vjera nema u ajetu"! No comment!

PODNEŠE
TOPSRK
24 PRIJEVOD

– sve da je tačan / neči uvedeno u neči –

– Kur'an nije okne, obavešti je –

– Kur'an nije pečiva, uči je –

– čime se rukujemo ako ga ješi & neće koristiti afrodisiak –

– aces & ovo kupujem / gorni red zvao je Šefica, on i

Kur'anska multiprevodivost

Iz činjenice kur'anske strukturalne višeznačnosti prizlazi i multiprevodivost kur'anskih izraza kao i "multiinterpretabilnost" njihovih značenja. Teorijske postavke ovi važniji i takođe strukturalnih odika kur'anskih izraza, iz razumljivih razloga, neću objašnjavati. Na osnovu same dva primjera iz knjige ing. Milive jasno će se uočiti koliko su ove odlike Kur'ana oskrnavljene i reducirane u ovom knjizi.

1) Inni muteweffike (Ald. Iman, 55). Na osnovu samog jednoga rječnika ing. Milive da riječ "uefāt" u Kur'antu svladje znači smrt, uzimanje, pa ne postoji razlog da i ovde ne bude slučaj" (str. 121). Ovakav rezon nenačin, nejezicki, a i ne-islamski. Kur'anski dio ajeta *Inni muteweffike*

reducira se samo na jedno moguće značenje: usmrtiti *či* te. Ali jezička i tefsirska analiza ove riječi dopušta značenja imanom u ovoj riječi i cuva kur'ansku univerzalnost, multiprevodivost i "multiinterpretabilnost".

Najime, glagol *tewaffa* znači i "uzeti nesto u potpunosti". Budući da je Uzvišeni Allah znao da neki ljudi pomisliti da je On uzdignao samo Isauvu, a.s., dušu a ne i njegovu dušu, navodjenjem ovog glagola ulaziće se na to da je on, Isu, a.s., u potpunosti uzdignut

UVEĆANI PREDMET IZRIŠA



Kacio Bi Pješčev 61 na Nebo, dušom i tijelom. Takoder, *Inni muteweffike* znači i "učini ču te poput mravaca", jer kad je Isa, a.s., uzdignut na Nebo, nešto je njegov trag na Zemlji te je bio potpuno mravac. Imenovanje nečega po onome što mu sliči po većini odlika i atributa dozvoljeno je i polvalno. Zatin, glagol *tewaffa* nekada znači *el-qabid* – naplatiti, kao i *istevā* – ispuniti, završiti, okončati (Razi). Dakle, insistirajući ing. Milive na tačnosti samo njegove prijevoda je netično i reducirajuće u odnosu na Izvorom.

In. Milivo tvrdi "jelesno uzdignuće Isuša (Giel) ka 'Njemu' je nepotrebno i bez smisla, jer bi tada i 'On' morao biti fizičko tijelo i imati određenu lokaciju" (str. 124). Iako je odgovor na ovu nesmislu ovog učenjaka je din, vjerojatno da je učenjak u drugi jeziku, ali i u drugim jezicima.

In. Milivo tvrdi "jelesno uzdignuće Isuša (Giel) ka 'Njemu' je nepotrebno i bez smisla, jer bi tada i 'On' morao biti fizičko tijelo i imati određenu lokaciju" (str. 124). Iako je odgovor na ovu nesmislu ovog učenjaka je din, vjerojatno da je učenjak u drugi jeziku, ali i u drugim jezicima.

2) Neħħażi fil-igħad. Tačan prijevod ajeta "We min serrin-neħħażi fil-ukad" (Es-Safad, 99). Naravno, Ibrahim, a.s., je samo otišao iz Iraka u Šam. Li se misli na to da ga je Uzvišeni "bzidgħu na mijiette njegove naħħadha" (Razi).

In. Milivo tvrdi "tačan prijevod je: 'Id zha onn kieni kipu pušu u uzloġi' (str. 219)" tvrdi ing. Milivo. Da, ponuditi prijevod je tačan; ali je tačan i prijevod *Id zha onn kieni kipu pušu u uzloġi* da je *onni* kipu pušu u uzloġi, za kojeg ing. Milivo kaže da je njegov prijevod "zensi rod neħħażi plemnetu muški!" U predmetnom prijevodu zaista nema nikav, premetanja roda, jer ženski rod riječi *neħħażi* ne označava nužnu "zem", već se može odnositi i na *enħħus* (fljudška bil-ġed, neħħażi), imenici koja je gramatički ženskog roda (Razi, Zamahšeri). Ovaj drugi prijevod čak bolje čuva universalnu intenciju Izvornika, jer nisu samo žene te koje pušu u uzloġi.

Premda tome, i u prijevodu je potrebno zadružiti, očuvati i omogućiti, koliko god je to moguće, izvornu kur'ansku multiprevodivost, "multiinterpretabilnost" i njegove univerzalne intencije. Prijevod ing. Milive streme u suprotnom pravcu, tj. u pravcu nepravog reduciranja kur'anskih riječi samo

na jedno moguće značenje ili jedno čitanje Kur'ana, a čemu se sam Kur'an opire! K tome, iz izloženoga prizlazi da je viši prijevod Kur'ana u jednom jeziku logička, normalna, a potrebna i poželjna stvar!

Neodrživost doslovneg prijevoda Kur'ana

Iz već spomenutoga da se zaključi da ing. Milivo u svojoj knjizi, kao što to čini i u svojim prijevodom Kur'ana, predlaže i doslovno prevedi Kur'an, tj. riječ za riječ. Isto tako, iz već navedenoga također se može zaključiti da je takav prijevod neodrživ kada je u pitajuju prijevod neodrživ kada je na bosanskom jeziku.

Ovdje će vrlo končno navesti neke važnije razloge zbog kojih smatram da je doslovni prijevod Kur'ana na naš jezik neodrživ.

a) Različitost arapskoga i bosanskoga jezika, a u svim jezičkim nivoima. Doslovno prevođenje, riječ za riječ, moguće se samo u slučaju velike srodnosti dva jezika. I zato & mnogi reči da je doslovno prevođenje nemoguće.

b) Riječ Kur'ana imaju svoje osnovno i preneseeno u metaforičko značenje. Doslovno prevođenje metaforičkog značenja nekada ne može dovesti u pitanje sami smisao ajeta. d) Doslovnim prevođenjem gubi se iz vida

kontekstualno značenje mnogih kur'anskih riječi, a što može dovesti do pogrešnog razumijevanja jer "tekst ne funkcioniра u doslovnoći već u kontekstnosti".

b) S obzirom na višežnačnost kur'anske leksičke i kur'anske kiriakte sam proces prevođenja Kur'ana na mnogim mjestima ima interpretativni/tefsirski/tumačenjski karakter.

c) Svi prijevod Kur'ana je istovremeno i tefsir Kur'ana. Svaki prevođilac Kur'ana ustvari i tumači Kur'an, veli slavni mufessir i lingvist Zamahšeri.

c) Visoki svjeti Uleme Azharskog univerziteta je 1936. godine, nakon mnogih rasprava i diskusijskih, iztakao fetvu kojom ukazuje na nemogućnost doslovne prenosa značenja Kur'ana, sa karakteristikama njegovog ustrojstva u arapskom jeziku, u druge jezike. Ovo visoko tijelo autoritativnih učenjaka u svojoj fetvi objašnjava mogućnost prevođenja Kur'ana posredstvom tumačenjskog, tj. interpretativnog prijevoda (et-terdżeme et-tefsirje).

I još jedan razlog neodrživosti doslovnog prijevoda Kur'ana pronašao sam u knjizi, jer bi tada i 'On' morao biti fizičko tijelo i imati određenu lokaciju" (str. 124). Iako je odgovor na ovu nesmislu ovog učenjaka je din, vjerojatno da je učenjak u drugi jeziku, ali i u drugim jezicima.

3) Neħħażi fil-igħad. Tačan prijevod ajeta "We min serrin-neħħażi fil-ukad" (Es-Safad, 99).

Naravno, Ibrahim, a.s., je samo otišao iz Iraka u Šam. Li se misli na to da ga je Uzvišeni "bzidgħu na mijiette njegove naħħadha" (Razi).

In. Milivo tvrdi "tačan prijevod je: 'Id zha onn kieni kipu pušu u uzloġi' (str. 219)" tvrdi ing. Milivo. Da, ponuditi prijevod je tačan; ali je tačan i prijevod *Id zha onn kieni kipu pušu u uzloġi* da je *onni* kipu pušu u uzloġi, za kojeg ing. Milivo kaže da je njegov prijevod "zensi rod neħħażi plemnetu muški!" U predmetnom prijevodu zaista nema nikav,

nakav, premetanja roda, jer ženski

rod riječi *neħħażi* ne označava nužnu

"zem", već se može odnositi i na *enħħus*

(fljudška bil-ġed, neħħażi), imenici koja je

gramatički ženskog roda (Razi, Zamahšeri).

Ovaj drugi prijevod čak bolje čuva

universalnu intenciju Izvornika, jer nisu

samo žene te koje pušu u uzloġi.

Premda tome, i u prijevodu je potrebno

zadružiti, očuvati i omogućiti, koliko god je

to moguće, izvornu kur'ansku multiprevodivost,

"multiinterpretabilnost" i njegove uni-

verzalne intencije. Prijevod ing. Milive

streme u suprotnom pravcu, tj. u pravcu nepravog reduciranja kur'anskih riječi samo

za potrebu i potrebu početnog jezika

– snaga boksa pred kriterijem za Indeksiranje kategorije PRODANOG MAGLA

Mlivin odgovor na Fatićeve pisanje, Preporod, 15.nov.2008.

42 | Preporod | POLEMIČKI POLIGON

BROJ 22 /885 • 15.NOVEMBAR 2008.

Zahtjev
Pozivajući
se na pravo
na odgovor,
"Kodeks za
štampu",
te "Zakon
o zaštiti od
klevete FBiH",
zahtijevam da
"Preporod"
u prvom
narednom
broju objavi
moj odgovor
na pisanje
Almira Fatića
o mojoj
knjizi "101
neispravnost
u prijevodima
Kur'ana" u
Preporod od
15.10.2008.,
br. 20/886,
ito u cijelosti
bez ikakvih
izmjena, od
početka do
kraja.

101 NEISPRAVNOST U PRIJEVODIMA KUR'ANA

Mlivin odgovor

Kada mi je iz Sarajeva javljeno da neko u Preporodu analizirao moju knjigu "101 neispravnost u prijevodu Kur'ana" posmislio sam odmah da je to uradio neki alim, koji zna šta govori. Ali kad sam video i procitao tekst, imao sam dva osjećaja – prvi, bilo mi je dragoo što anonimni Fatić nizim nije uspio uzdrmati niti jednu od moja tvrdnjih iz knjige, i drugi – bilo mi je žao što iz jakog oskudnog fonda znanja o problematici, kakvo je u Preporodu plasirao Almir, nije učenici neće mnogo naučiti.

Cilj knjige o kojoj je ovdje riječ "101 neispravnost u prijevodu Kur'ana" jeste da ukaze na neke osnovne nedostatke i nepravilnosti u našim prijevodima Kur'ana (mada se ista tematica može lako transferirati i na prijevode Kur'ana na strane jezike), kako bi riječ Allahova vazda bila gornja, a dno. Knjiga se sastoji od dva dijela. Prvi dio od sto strana bavi se problematikom teškoćama u prevođenju Kur'ana, a drugi dio od 122 stranica sadrži 105 praktičnih primjera Fatićevih pogrešaka u obražloženjima. Pet-sedam primjera Fatić pokusava demantirati, dok ostatak od stotinu druge prihvata.

Svak i navedeni primjer sadrži izvorni arapski tekst, latinski skript ton teksta, prijevode naših najstaknutijih prevodilaca, značenje ključnih riječi i obražloženje. Ovdje posebno ističem obražloženje. Naime, sva argumentacija iznesena u knjizi potkrijepljena je i utemeljena na dokazima. A oni su takvi da ih samo zlomanjem ili baš neukovčem može pokušati osporiti.

U svoji priči Fatić izlažek publici Preporoda drži školsku lekciju o tefisru. No ta lekcija je nedovoljnija, ni čitaoći prepozna li nisu neuki. Mnogi od njih imaju više znanja dočinjnoj materiji od samog Fatića. Cijenjenice koje sam iznio o tefisru Fatić ne negira, ali ih ne voli. A one su onake, kao što sam naveo u predmetnoj knjizi: "Kada se znanje o sčajanju pojedinih ajeta Kur'ana traži u starim srednjovjekovnim komentarima (tefisrima) ili uz pomoć hadisa, tu valjati kako oprezani! Neki od njih imaju potrebu da dopunama i rezivjama zbor mogućeg prisustva slabih hadisa, isralijata, bespotrebnih rasprava ili prica bez ikakve osnove!"

Najime, drugom skraćenom izdanju Ibn Kesirovog tefisira, kod nas stampanog 2002. godine, stoji da su u tom izdanju "izostavljeni isralijati, mnoga slaba hadiška predanja, neautentična mišljenja i mnoge rasprave za kojima nema potrebe." Iz ovoga se nazire da ti tefisi (i ibn Kesirov je jedan od najpoznatijih) imaju podstota klimativ tumačenja. Nužno je ovdje spomenuti da su kršćanski fantazmagorije ostale neosličene, a one značajno kontaminiraju bistrili kur'anski izvor! Ovakav tekst siromah Fatić je odmah protumačio kao da Mlivo ne priznaje tefis. Či-

ste neistina, jer Mliven Komentar Kur'ana je utemljen na savremenim i klasičnim tefisirima, modernim nauči u Bjoharijanskim hadisima - bez klimativih mjesteta.

Savjet da se prije prevođenja Kur'ana pročita tefisir, ne mora biti kontradiktoran ponukama Kur'ana, tako Kur'an (tj. Bog) jasno kaže u tri sure (44:58; 54:17; 54:22) da je Kur'an od Boga učinjen lähkom za razumijevanje. Šta više, sjeti 22:3 kaže da je sam Kur'an najbolje objašnjenje istine. Drugo, kada je Bog objavio Kur'an, On nije naglasio da treba čekati tefisiranje tefisira kako bi ih citali prije čitanja Kur'ana. Ne spominje se, dakle, nikakav tefisir kao autentični tumac Kur'ana. Vjera u Kur'an kao Božiju riječ i Muhammed a.s. kao Njegovog Poslanika, je ona što je potrebno. Kako je daktor objavljen na lähkom jeziku, kako Bog kaže, i namijenjen je čitanje (slijedenje) razumijevanje, odmah nakon što je objavljen. Zahtjev da se treba pročitati tefisir (ako je on naravno dobrodošao), da bi se razumio Kur'an, je diktum nametnut od ljudi, Bog a njegov Poslanik ga nikada nisu uspostavili. Tako vjerovanje u ovu odredbu ne može biti dio vjerovanja u Boga ili Kur'an. Cijenjenica je da sama definicija tefisira nije ništa drugo do poželjna interpretacija Kur'ana. Naši prijevodi (Korkut, Karić, Duraković), osim fuznotu, nemaju nikakav vrijedan komentator (tefis).

Nadajte, smatram da je 60% muslimana samo čulo te tefisir, a o njemu ništa ne zna, da je 39% muslimana nesto čulo o tefisiru, ali ga nikad neće pročitati, i konačno 99% muslimana čita sami prijevod Kur'ana. Zbog toga je bitno kakav prijevod je, jer oni jedino mogu tefisir. Imačemo li tefisir, ali ga nikad neće pročitati (tefisir je onaravno dobrodošao), da bi se razumio Kur'an ili da je tefisir dobrodošao? Što se tice pak Fatićevih direktnih nastajala na mene, prijeznam da nisam završio arapski i Bagdadlu baš sa devetkom, ali isto tako, kada je prevođenje (a bogime i tumačenje) Kur'ana u putanju, da Fatić svoje doktorsko zvanje obavezno treba staviti na reviziju, a većernji kurs bi mu doista bio dobrodošao.

Kako inače objasnit Fatićev izraz da Mlivo priznava modernu nauku? Pa sam glup čovjek neće priznati nauku! Baš u kontu toga su nastali brojni promasaji u prevođenju tzv. "naših ajeta" i brojni zablude. U mojoj knjizi stoji: "Dogada se da su odolomci iz Kur'ana, pogotovo oni koji su povezani sa podacima nauke, loše prevedeni ili komentarišani, tako da bi naučnik bio u pravu kada bi – odmah s razlogom – izrazio kritike koje Kur'an ustvari ne zaslužuje. Ove netačnosti prijevoda ili pogresnih komentara (običe je često povezano), koji ne bi zaučili prije jedno ili dva stoljeća, šokiraju u naše doba čovjeka od nauke, koga jedna loše prevedena rečenica, a koja zbog toga sadrži naučno nedopustivi tvrdnju, navodi da je se ne uzme ozbiljno u razmatranju."

Ovakve zablude se objašnjavaju cijenjenicom da moderni prevodioči, često bez veće kritičnosti, preuzimaju interpretacije starih komentatora. Ovi su u svoje doba, dajući nekoj arapskoj riječi koja ima više mogućih smislova, netičnu definiciju, imali izgovor da nisu mogli shvatiti pravi smisao riječi ili rečenice, koji se ukazuje tek u naše doba, zahvaljujući na-

sim naučnim spoznajama. Drugim riječima, postavlja se problem neophodne revizije prijevoda ili komentara, koje nije bilo moguće primjereno obaviti u jednoj određenoj epohi, dok u naša doba posjedujemo elemente koji im mogu dati istinski smisao.

Čak ni široka lingvistička naobrazba, ni solidno poznавanje serijalnih izvora, nije dovoljan garant da će se odredeni izraz ili misao u cjelinu adekvatno prevesti na neki jezik. Ako ajet, npr. zadrže u egzaktnoj znanosti, onda se te znanosti moraju dobro poznati ili se konsultirati stručnjaci i literaturom iz tih oblasti. Upravo takvih ajeta koji dotiču razna znanstvena područja, ima u Kur'antu veliki broj, što prevođeци i komentatori Kur'ana obavezuju da toj matrice multidisciplinarnim pristupom.¹ Mislim da je gornje objašnjenje o potrebitnosti uključivanja moderne načina na prevođenju tzv. "naucnih ajeta" dovoljno.

Prije nego što predem na pobijanje Fatićevih tvrdnji u primjerima koje ne naveo, valja pojasniti što je to prijevod Kur'ana, a što komentar Kur'ana, pošto Fatić tvrdi da je svaki prijevod Kur'ana ispunjavajući i njegov tefisir – pokazacemo da to nije nužno tako.

Proces prevođenja, bilo je prijevod per se ili za interpretiranje, može se jednostavno definisati kao: 1. dekodiranje značenja izvornog teksta i 2. encodiranje ovog značenja u ciljni jezik. Rezultat je prijevod. Da prijevod nije automatski i tefisir, eva primjera: Tako prijevod ajeta 55:5 glasi: "Sunce i Mjesec su po proračunu" Ako prevodilac iz nekih razloga medijum prevede, npr. "Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove", to nije prijevod (jer je izgubljena veza sa Kur'anskim tekstom), nego je prijevod zamjenjen tefisirom. Prevodilac je ovdje dakle komentator pokusao doći do značenja ili smisla kur'anskog teksta i to (po grešku) smatra prijevodom.

Slážemo se da tačan prijevod Kur'ana 100% nije moguć. Ipak, ono što je ljudski moguće pri prevođenju je: 1. ne izbrisati ni jednu arapsku riječ Kur'ana iz prijevoda, 2. ne dodati nepotrebne riječi u prijevodu držći da su one ekivalent za arapske i 3. slijediti istu gramatičku sintaksu ajeta.

Valja ukazati na nekoliko osnovnih zabluda koje su svojstvene nepoznavaocima ove problematike. **Zabluda** da je prijevod Kur'ana isto što je "prijevod značenja Kur'ana". Prijevod Kur'ana je prijevod kur'anskog teksta onakvog kakav jest, paralelno. Ni manje ni više od toga. S druge strane, "Prijevod značenja Kur'ana" očito nije prijevod Kur'ana. To može biti samo prijevod tefisira, odnosno komentara. **Zabluda** da riječi nekog mafessira mogu u prijevodu Kur'ana zamjenjiti Allahove riječi. **Zabluda** da je hadis iznad Kur'ana, u suočenju sa Kur'anom, da je hadis odučujući. Dakle, trebajući razlikovati izvorni kur'anski tekst, prijevod Kur'ana, prijevod značenja Kur'ana (tefisira) i hadis u svetu, postavljanju na Arš i bojenju Allahovom, Fatić je izabrao upravo one primjere koje ne razumiye i koji pokazuju da ne vladaju materijom.

POBIJANJE FATIĆEVIH NAVODA

Pobijanje Fatićevih navoda iz primjera komarca, Kur'an, 226: "Innallahu la jestohi en jadrib me selen ma be'udaten fema fevkaha." Ovo je jedan od ajeta za koji se ispostavilo da je prava barjera za načinje prevođenje Kur'ana zbog riječi fevkha. U čemu je problem? Otvorno je bilo koji riječnik arapskog jezika kaže čemo da fevkha označava na, nad, iznad, poviši. Ona je upravo suprotna od riječi tahta što znači: pod, ispod, niže. Razmišljanja naših prevodilaca su da kretaju kretaju u pravcu mikrokosmosa, a ne obrnuti u pravcu makrokosmosa, jer se očito smatra da je isto jednostavno teže stvoriti od nečega što je složeno!

Razultat toga su prijevodi kao "Allah se zbijala ne stidi da kao primjer komarca navede ili nesto sičušnije od njega" ili "Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nesto sičušnije od nje." Međutim, prijevod ajeta treba da glasi: "Ustisn' Allah se ne uzdržava da navede primjer koga je komarac, te onog iznad njega." Komarac je dakle prost primjer Allahovog stvaranja, a da se i ne govori o organizmima koji su po složenosti stvaranja kompleksniji (npr. čovjek). Zbog toga značenje ajeta zahvaljuje nepojmljivo široko polje stvari i pojmovima koji su po nečemu iznad (fevkha) komarca.

U Glasniku Rijaseta IZ-e u BiH br. 7-8, juil-august 2005., u kritici Durakovićevog prijevoda (a Durakovićev prijevod ovog ajeta je bolji) Jusuf Ramić kaže: "Durakovićev prijevod sintagme fema fevkaha (ili nešto što je krunjeno od tog) ne stoji. Ova sintagma, prema Abu Ubajdi, El-Kisaju i drugim arapskim filozima, ima značenje: ili nešto što je sičušnije od toga fema duneħha, odnosno: ili nešto što je krunjeno od toga u sičušnosti fema fevkaha fl-sigari, a to je značenje za koje su se opredjeli mnogi prevodili. Kur'ana." Fatić ovo podržava, a to pokazuje koliko malo uma koristi. Da je to pogrešan put pokazuje i analiza 12 prijevoda od 17 različitih prevodilaca od Kine do američkog zapada, gdje uočavamo da

je njih 10 izra
lo, kao sičušn
je dakis ispr
kur'anski teks
poveli za raz
nili su gresku

**Pobijanje i
Duhu svetom**

"Tenezzelul
bbihim min ki
pojavljuje na
njima u razlik
u Kur'antu se
ve, inspirac
Duhom ojač
Sveti & Duh p
Duh Sveti i
pomagao pi
koji se poma
78-38, 97-41,
udahnut; i g
rijalizacija Di
ku poslanom
Duhu kod me
Allahovu: 'U
svojoj i
književnosti
Duhu, kaže
pogrešno 'sveti'
stranom. Sa
je kršćanski
vadimo Kur
me stoji: We
nukadislu
npr. kod Hu
fe Milive, jer
čenje riječi "
Kur'an, i
iskazu, itek
"Duh Sveti
5110, 16102
niti neubr
već imamo
pobjedi od
ili. To očito
a problem
mogu valja
nema znač
ko, Allah bi
Ako se želi
je kako ka
da bi se me
je naravno
še u Kur'an
slova (97-4
su prevodi
Džibril. U t
= dūh" oz
Ali, to već
sir ajet. Ti
vo da u Ali
vi rječi "Dž
Zar misl
je on, slav
u ajetu fig
vio, Ali N
"Tenezzel
Kur'antu s
na silu "ug
na Džibr
jevoda, ali
bi hizbi i
ti: "Spuš
ion Gosp
Kad Fat
ja umjet
ajeta, on
li neku u
rijec Džib
treba pra
jevoda, o
samo tro
ječi "Duh
stil i tako
Jed izgub
nerazliko
vog fevk
Pobila
Arša, Kur
"Summ
talej Arši
minogi na
snih tuma
jevocima
tro i ne
Allah, ko
rao da za
Aršom iz
ka je im

MLIVIN TZV. PRIJEVOD KUR'ANA JE NACIONALNA SRAMOTA!

Reagiranje samoreklamirajućeg 'prevodioča' Kur'ana Mliven na moj tekst samo potvrđuje moju konstataciju koju sam već izrekao u svome tekstu, tj. da je polemika sa takvim ljudima unaprijed obesmislena. Jer kako raspravljati s nekim ko ne zna ni sta je polemika niti naučni argument i šta može biti naučni argument, a kamoli časna nauka tefsir i pitanje prevođenja Kur'ana? Sta više, čovjek ne zna ni šta sam osporio ili oči mu otvorio u njegovoj knjizi (iti umije razlikovati temeljna pravila, pojmove i pojave koje tefsir i prevođenje Kur'ana podrazumijevaju. I što je najžalosnije, nije u stanju razlučiti tekst i ličnost. O, kako onda da da raspravljam s nekim čije je znanje očarapskom jeziku tefsiru Kur'angu na nivou jednog mektebljel! A kada već ne može i ne zna argumentima, onda samoreklamirani 'prevodioč' zna i umije uvredama i ponižavanjima, koje je izručio na moju malenkost. No za uvrede i ponižavanja ne treba pamet i znanje već depismenost, bezobrazluk i umišljenost što je dotični maestralno počinio u svome tekstu. Izuzev navedenoga, Mlivo nije u stanju ni da obrazloži ono što je napisao u svojoj knjizi - Q kamoli da pobije' moje stavove - već je papagajski samo citira, što nije za čuđenje, jer je sadržaj knjige većim dijelom doslovno prepisan. A da ne govorim o Mlivenom tzv. (prepisanom) prijevodu Kur'ana, o kome se javno želimo očitovati i otvoreno kazati našoj javnosti da taj tzv. prijevod jeste prvorazredna nacionalna sramota koju nam je priredio muhendis (inženjer) iz Bugojna! Srećom taj tzv. prijevod bilo i ne čita jer naši muslimani nisu toliko neuki pa da im se podvali takav sramotni prijevod. I na kraju, budući da kur'anski ebed ne dopušta da vrijedamo i ponižavamo lude (vidi npr. suru el-Hudzurat), muhendis upućujem nekoliko dobronamjernih savjeta: 1) preporučujem mu svojih sedam prijevoda Gazalijevih djela koja mu zasigurno mogu pomoći da izliječi bolest umišljenosti i oholosti; 2) neka potraži nekog dobrog muallima koji ga je u stanju podučiti istinama naše vjere, a posebno u pogledu Čistog Duhu Džibrila, Isavog, a.s., duhovo-tjelesnog uzdignuća... 3) pretpostavljam da valjda zna nešto iz svoje struke, pa neka se bavi svojom strukom i unaprije-

di nešto na tom polju, i neka se ne sramoti više u pogledu onoga što ne zna, a što je najgore, ne zna da ne zna - i još tužnije: misli da zna!

Ovim i prethodnim svojim tekstom rekao sam što sam rekao - a pametnom je dovoljan išaret - i više se ne želim javljati, ma kakve uvrede o meni negdje napisao bugojanski muhendis, jer jedino to i umije, što dovoljno govorи o njemu samome! Kao što je jedne prilike imam-i Šafi' spjevaо:

*Maloumn mi se obrati rječima ružnim
A ja nevoljan da na njih odgovor nudim*

*Pa se njegova maloumnost povećava
A i moja blagost uvećava -*

Poput drveta čiji miris sagranjem se Širi!

DR. ALMIR FATIĆ

KRIZA INSTITUCIJE SAMOKRITIČNOSTI – ILI KAKO JE MATERINSTVO PALO U KRIZU

Usada već starom Takvimu za 2008. godinu nalaze se, kao i u svakom Takvimu, tekstovi koji se tiču raznih tema. Izmeđuoštaloga urednici Takvima za 2008. godinu uvrstili su i tekst magistra Muhameda Mehanovića pod naslovom „Kriza institucije materinstva“. Ne znam koji su kriteriji za uvrštanje tekstova u Takvim i kako dolazi do toga da se jedan tekst nađe u zvaničnoj publikaciji Rijaseta, ali ovaj tekst je samo još jedanput pokazao koliko jednostrano, i neobazrivo pristupamo analizi problema u našem društvu. Svjesni smo svi činjenice da vakat u kome živimo predstavlja veliki test za muslimanskog porodica, ipak govoriti o krizi porodice isključivo kao o krizi materinstva stoga tako nasloviti tekst, predstavljaju ipak insinuaciju da su majke (po ko zna koji put) ponovno krive za sve. Jer kako na to lijepo mr. Mehanović podsjeća: „Zena može biti pogodno sredstvo kojim djeluju Šejtani, bilo da to čine Šejtani u vidu džina ili oni u liku ljudskome“ (124). U skladu sa tim jednako nam prenosi da je pozнатo da kako žene imaju krvjav razum i vježbu i sposobnost da pomute razum oštrom nogu čovjeka (124).

Neupitno je da je potrebno djelovati

u smjenu
ne čeliće
skoga, a
jima je u
jelu tu si
kakav et
nog rješ

KU
BA

Dole
Pra
Vese
Ijuc

Dža
Sve
Fesi
Bra

Iz d
Svir
Dra
Iku

Još
Lije
Nize
Zate
Svi

Jednos
ništa, k
čehe i p
interne
ponud
hvataljiv

Prob
go slož
dje pol
vić gov

SJEĆANJE NA

je ikad išta zamjerio i takav je bio od svog dolaska u džema'atu pa do preseljenja na

Kovačir
tmiru i

INŽENJERSKI PRIJEVOD KUR'ANA - PRECIZAN PRIJEVOD -

Odmah na početku smatram potrebitnim naglasiti da sam ja kao prevodilac Kur'ana (a Kur'an proučavam preko zo godina) prihvatio ovu spravu sa Fatićem, koji niti je prevodilac Kur'ana niti bilo kog tefsira. s ciljem da se neke njegove zablude ne prenesu na čitaoca Preporoda. Bilo je logično očekivati da on tu materiju sama parcialno i površno poznaće, jer je novaljija i njegov "tefsirski" staz traje tek nekoliko mjeseci. Ovu polemiku sam prihvatio i zbog upute iz kur'anskog ajeta: [2:63] "A robovi Milostivog, oni koji hodaju po Zemlji ponizno, i kad im se obrate neznanice, kažu: "Selam!"

Svojim pismom u zadnjem broju Preporoda Fatić je dotakao dno dna i postao esfe *safili*. Uzrok tome je vjerovatno lekcija koju sam mu održao, što je izazvalo njegovu izbezumljenju reakciju. Na to nedvosmisleno ukazujući i naslov njegovog pisma, gdje se on i dalje nastavlja rugati Kur'antu.

Tako Fatić napisala da Mlivo ne zna šta je polemika, šta naučni argument, da ne zna skoro ništa o Kur'antu, tefsiru i arapskom jeziku, da je nepisem, bezobrazan, umišljen, da je svoj prijevod Kur'ana i knjigu "to neispravnost u prijevodima Kur'ana", doslovno prepisao, i druge slične nebuloze, pa on siromah hoće da obavijesti našu javnost kako je Mliven prijevod Kur'ana prvorazredna nacionalna sramota. Sve to reče i opet nigdje nikakva argumenta ne iznese, a onda se pozva na kur'anski edeb koji mu ne dopušta da vrijeda i ponižava ljude. Analitičari psihologu lahko će iz ovoga zaključiti o kakvom se Fatićevom (ne)

karakteru radi. A da je otvorio taj prijevod i pogledao ga, video bi da je to udžbenik za

svakom, i inžinjeru, i čobanu, i doktoru. Zar se Allah dž.š. ne obraća ljudima u Kur'antu na način da kaže "O ljudi!"

Džibril (po Fatiću), pogledajte kako bi onda izgledao prijevod ajeta u kojem Allah kaže da je Isa (Isus) riječ Njegova i Duh od Njega: Da

kle umjesto [4:171] ...Mesih, Isa, sin Merjem, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova ... i **Duh** od Njega, bilo bi: ... Mesih, Isa, sin Merjem, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova ... i **Džibril** od Njega." Isa /Isus/ nije dakle Džibril, Fatiću. Fatić bi također trebao znati da postoje tefsiri u kojima kur'anski Duh uopće nije protumačen Džibrilom!

S jedne strane dakle, Fatić pokušava negirati postojanje Duha u Kur'antu (to nije kur'anski, a nije ni kršćanski), a s druge strane vrtovljavog pokušava dokazati Isaovo /Kristovo/ tjelesno uzašaće na nebesa. Tako stvari razumiju malobrojni muslimanski adventisti, nadajući se skorom Isaovom drugom dolasku (ovaj put s nebal), kao spasitelju i eventualno otkupitelju. U tom slučaju Fatiću kršćanstvo kući na vrata. O Isavom dolasku drugi put (prema Kur'antu on je mrtav kao i ostali poslanici, a Muhammed a.s. je posljednji vjerojestsnik i poslanik) nema niti jednog jedinstvenog slova u Kur'antu.

Kur'an je previše ozbiljna stvar da bi se mogao prepustiti Fatiću i faticima. Na kraju pisma Fatić poziva u pomoć pjesniku, što nije ni čudo, čovjek je potrošio argumente!

I konačno, neću ništa preporučiti DR. Fatiću, jer gluhi se ne mogu dozvati, a sljepom se ne mogu oči otvoriti. Ipak, kad razmislim, bolje je da mu ponudim besplatnu pouku i da tako platim zekat na svoje znanje.

BUGOJNO, 12.12.2008.
MUSTAFA MLIVO, DIPL. ING.

PREPOROD

ciji u svakidašnjim društvenim zbijanjima,

Fatić se nadalje, u svom pismu, ponovo grčevito hvata Duha (za kojeg kaže da ne

postoji u Kur'antu) i Džibrila, kao mogućem

tumačenju rijeći Duh. Ako je Duh jednak

Fatić se nadalje, u svom pismu, ponovo

posebno hazreti Ašre ra. U romanu, kome

smo iznenadeni „Parergonom“ Derviša

na svoje znanje.

HVALA VAM.
AHMET ALIBAŠIĆ

DR. AHMET ALIBAŠIĆ

Pismo gosp. Marijana Kopića upućeno Almiru Fatiću i Preporodu, 30.12.2008.

STIGLO 13.01.09.

Gospodin
dr. Almir Fatić
Uredništvo
Preporod, Sarajevo

Kopić Marijan

Josipa Stadlera 5, BiH, 71000 Sarajevo

Tel: 033 / 534 594; Fax: 441 303

232381

Predmet: Nacionalna sramota – Osvrt na članak u Preporodu, str. 2, br. 23/24, 2008. godine.

NIJE NACIONALNA SRAMOTA

Poštovani,

Čudim se i žao mi je što napisaste u Preporodu da je „Mlivin tzv. prijevod Kur'ana nacionalna sramota“. Ja tako ne mislim. Istina, nisam lingvista, arabista, kao prof. dr. Duraković (muku mučim još sa sufarom) i ne mogu se stručno, naučno osvrnuti na vašu kritiku Mlivinog prijevoda Kur'ana i drugih njegovih djela. Čitajući vaš osrvt na Mlivin prijevod Kur'ana prisjetih se što jednom zgodom reče i napisa dr. Mustafa Cerić, reisu – l – ulema, i mislim da te njegove riječi dobro pašu ovdje i za ovaj slučaj: „Jasno je da je svaki prijevod svojevrsna interpretacija. Prijevod Kur'ana je bio nužan na mnoge jezike svijeta pa tako i na bosanski... Uz sve rizike koje prijevod Kur'ana nosi sa sobom, dobro je što muslimani bosanskog jezičkog područja dobivaju još jedan prijevod i što na taj način dokazuju svoju ljubav prema Kur'antu, svojoj vjeri, svom jeziku i svojoj kulturi.“ Čini mi se da je Mlivo načinio prvi prijevod na bosanski jezik. Njegov prijevod nije tako milozvučan kao Karićev ili Durakovićev i sigurno ima nedostataka, ali ima osobina pozitivnih, originalnih, a kojih nema nijedan drugi prijevod Kur'ana na naš jezik. Profesor dr. Enes Karić, dekan FIN – a, reče za Durakovićev prijevod Kur'ana da je on vrhunski kulturni dogadjaj za BiH godine 2004. To bi se mutatis mutandis moglo reći i za prijevod Kur'ana dipl. ing. Mustafe Mlive. Gospodin Mlivo nije profesionalni muslimanski teolog, i baš zbog toga njegov prijevod ima neke osobine – pozitivne i vrlo važne – s kojima trebaju računati svi ozbiljni i dobronamjerni prevodioци Kur'ana i tefsira. Za dobar prijevod Kur'ana nije dosta biti dobar muslimanski teolog i filolog, nego i kozmolog, i liječnik, psiholog i veterinar, nautičar, povjesničar i inžinjer... To sve vrijedi za sve prevodioce židovskih, kršćanskih i islamskih Svetih Knjiga.

Da bih pronašao stranicu na kojoj se nalazi neka sura, ajet, tumačenje i sl., meni je to najlakše naći u Mlivinom prijevodu Kur'ana, dok služeći se sa ostalim prijevodima Kur'ana izgubim mnogo dragocjenog vremena i moram upotrijebiti čak i posebna povećala, a imaju i drugih nedostataka. Za mene je od svih devet cijelovitih prijevoda najpraktičniji Mlivin.

Uz vaš tekst u ovogodišnjem Takvimu ja napisah svojeručno: Najvažniji princip, pravilo, je LJUBAV, kao dodatak na koncu vašeg teksta: „Neka temeljna pravila u razumijevanju i tumačenju Kur'ana.“ Taj vaš članak mi se veoma sviđa i treba ga primijeniti i na Mlivin slučaj.

Sve ovo napisah dobronamjerno i s ljubavlju prema ISTINI, prema Vama i gospodinu Mlivi, i želja mi je da tako i bude primljeno.

Svako dobro želeći, sradčno vas pozdravlja Marijan Kopić, 30. 12. 2008.

P.S.! 1. Na čitanje Biblije i Kur'ana potakle su me osobe oštećena vida, koje nisu zadovoljne s nekim prijevodima tekstova Biblije i Kur'ana.

2. Sudjelovao sam s profesorom dr. Matom Zovkić na seminaru: Diploma u islamskim naukama. Mentor mi je bio prof. dr. Adnan Silajdžić. Arapski sam počeo učiti uz pomoć mr. Amire Trnka i jedne Egipćanke. Ove seminare je organizirao Fakultet islamskih nauka u Sarajevu.

Inače sam diplomirani teolog Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Zagrebu, a sada sam referent za slijepu i slabovidu osobu, umirovljenik.

101 NEISPRAVNOST U PRIJEVODIMA KUR'ANA

- *Mlivin odgovor* -

Kada mi je iz Sarajeva dojavljeno da je neko u Preporodu analizirao moju knjigu "101 neispravnost u prijevodimo Kur'ana" pomislio sam odmah da je to uradio neki **alim**, koji zna šta govori. Ali kad sam vidio i pročitao tekst, imao sam dva osjećaja – prvi, bilo mi je drago što anonimus Fatić ničim nije uspio uzdrmati niti jednu od mojih tvrdnji iz knjige, i drugi – bilo mi je žao što iz jako oskudnog fonda znanja o problematici, kakvo je u Preporodu plasirao Almir, njegovi učenici - studenti neće mnogo naučiti.

Cilj knjige o kojoj je ovdje riječ "101 neispravnost u prijevodima Kur'ana" jeste da ukaže na neke osnovne nedostatke i nepravilnosti u našim prijevodima Kur'ana (mada se ista tematika može lako transferirati i na prijevode Kur'ana na strane jezike), kako bi riječ Allahova vazda bila gornja, a ne donja. Knjiga se sastoji od dva dijela. Prvi dio od sto strana bavi se problematikom i teškoćama u prevođenju Kur'ana, a drugi dio od 122 stranice sadrži 105 praktičnih primjera sa obrazloženjima. Pet-šest tih primjera Fatić pokušava demantirati, dok ostatak od stotinu drugih prihvata. Svaki navedeni primjer sadrži izvorni arapski tekst, latinični skript tog teksta, prijevode naših najistaknutijih prevodilaca, značenje ključnih riječi i obrazloženje. Ovdje posebno ističem obrazloženje. Naime, sva argumentacija iznesena u knjizi potkrijepljena je i utemeljena na dokazima. A oni su takvi da ih samo zlonamjernik ili baš neuk čovjek može pokušavati osporiti.

TEFSIRI I TEFSIRSKA NAUKA

U svojoj priči Fatić čitalačkoj publici Preporoda drži školsku lekciju o tefsiru. No ta lekcija je nedovoljna za one koji žele više. Jer, ni čitaoci Preporoda nisu više neuki. Mnogi od njih imaju više znanja o dotičnoj materiji od samog Fetića.

Činjenice koje sam iznio o tefsiru Fatić ne negira, ali ih ne voli. A one su onakve kao što sam naveo u predmetnoj knjizi: "Kada se znanje o značenju pojedinih ajeta Kur'ana traži u starim srednjovjekovnim komentarima (tefsirima) ili uz pomoć hadisa, tu valja biti jako **oprezan!** Neki od njih imaju potrebu za dopunama i revizijama zbog mogućeg prisustva slabih hadisa, israilijata, bespotrebnih rasprava ili priča bez ikakve osnove!"

Naime, u drugom skraćenom izdanju Ibn Kesirovog tefsira, kod nas štampanog 2002. godine, stoji da su u tom izdanju "**izostavljeni israilijati, mnoga slaba hadiska predanja, neautentična mišljenja i mnoge rasprave za kojima nema potrebe.**" Iz ovoga se nazire da ti tefsiri (a Ibn Kesirov je jedan od najpoznatijih) imaju podosta klimavih tumačenja! Nužno je ovdje spomenuti da su kršćanske fantazmagorije ostale neočišćene, a one značajno kontaminiraju bistri kur'anski izvor!" Ovakav tekst siromah Fatić je odmah protumačio kao da Mlivo ne priznaje tefsir. Čista neistina, jer Mlivin Komentar Kur'ana je utemeljen na savremenim i klasičnim tefsirima, modernoj nauci i Buharijinim hadisima - bez klimavih mesta.

Savjet da se prije prevođenja Kur'ana pročita tefsir, ne mora biti kontradiktoran porukama Kur'ana, iako Kur'an (tj. Bog) jasno kaže u tri sure (44:58, 54:17, 54:22) da je Kur'an od Boga učinjen lakkim za razumijevanje. Šta više, ajet 25:33 kaže da je sam Kur'an najbolje objašnjenje istine. Drugo, kada je Bog objavio Kur'an, On nije naglasio da treba čekati štampanje tefsira kako bi ih čitali prije čitanja Kur'ana. Ne spominje se, dakle, nikakav tefsir kao autentični tumač Kur'ana. Vjera u Kur'an kao Božju riječ i Muhammeda a.s. kao Njegovog Poslanika, je ono što je potrebno. Kur'an je dakle objavljen na lakkom jeziku, kako Bog kaže, i namijenjen je za čitanje /slijedenje/ razumijevanje, odmah nakon što je objavljen.

Zahtjev da se treba pročitati tefsir (iako je on naravno dobrodošao), da bi se razumio Kur'an, je diktum nametnut od ljudi, Bog, a ni Njegov Poslanik ga nikada nisu uspostavili. Tako vjerovanje u ovu odredbu ne

može biti dio vjerovanja u Boga ili Kur'an. **Nijedan čovjek nije od Boga ovlašten da napiše interpretaciju Kur'ana.** Činjenica je da sama definicija tefsira nije ništa drugo do poželjna interpretacija Kur'ana. Naši prijevodi (Korkut, Karić, Duraković) osim fusnota, nemaju nikakav vrijedan komentar (tefsir).

Nadalje, smatram da 60% muslimana nikad nije čulo za tefsir, niti o njemu što zna, da je 39% muslimana čulo za tefsir, ali ga nikad neće pročitati, i konačno 99% muslimana čita samo prijevod Kur'ana. Zbog toga je jako bitno kakav prijevod se čita!

Fatić ne može sakriti ovu istinu o tefsirima, jer je ona bjelodana. Šta bi uradio Fatić sa srednjovjekovnim tefsirom u kojem piše da Zemlja stoji na dlaci vola, pa ako bi vo mrdnuo dlakom, Zemlja bi pala? Ili sa israilijatom, da je žena stvorena (suprotno Kur'antu) od krivog rebra? Što se tiče pak Fatićevih direktnih nasrtaja na mene, priznajem da nisam završio arapski u Bagdadu baš sa devetkom, ali isto tako tvrdim, kad je prevodenje (a bogme i tumačenje) Kur'ana u pitanju, da Fatić svoje doktorsko zvanje obavezno treba staviti na reviziju, ići na večernji kurs ili ga okačiti o klin.

Kako inače objasnitи Fatićev iskaz da Mlivo **priznaje** modernu nauku? Pa samo glup čovjek **neće priznavati** nauku! Baš na konto toga su nastali brojni promašaji u prevodenju tzv. "naučnih ajeta" i brojne zablude. U mojoj knjizi stoji: "**Dogada se da su odlomci iz Kur'ana, pogotovo oni koji su povezani sa podacima nauke, loše prevedeni ili komentarisani, tako da bi naučnik bio u pravu kada bi – očito s razlogom – izrazio kritike koje Kur'an ustvari ne zaslzuje.**" Ove netačnosti prijevoda ili pogrešni komentari (oboje je često povezano), koji ne bi začudili prije jedno ili dva stoljeća, šokiraju u naše doba čovjeka od nauke, koga jedna loše prevedena rečenica, a koja zbog toga sadrži naučno nedopustivu tvrdnju, navodi da je se ne uzme ozbiljno u razmatranje.

Ovakve zablude se objašnjavaju činjenicom da moderni prevodioci, često bez veće kritičnosti, preuzimaju interpretacije starih komentatora. Ovi su u svoje doba, dajući nekoj arapskoj riječi koja ima više mogućih smislova, netačnu definiciju, imali izgovor da nisu mogli shvatiti pravi smisao riječi ili rečenice, koji se ukazuje tek u naše doba, zahvaljujući našim naučnim spoznajama. Drugim riječima, postavlja se problem neophodne revizije prijevoda ili komentara, koje nije bilo moguće primjereno obaviti u jednoj određenoj epohi, dok u naše doba posjedujemo elemente koji im mogu dati istinski smisao.

Čak ni široka lingvistička naobrazba, ni solidno poznavanje šerijatskih izvora, nije dovoljan garant da će se određeni izraz ili misaona cjelina adekvatno prevesti na neki jezik. Ako ajet, npr. zadire u egzaktne znanosti, onda se te znanosti moraju dobro poznavati ili se konsultirati stručnjaci i literatura iz tih oblasti. Upravo takvih ajeta koji dotiču razna znanstvena područja, ima u Kur'antu veliki broj, što prevodioce i komentatore Kur'ana obavezuje da toj materiji multidisciplinarno pristupaju. Mislim da je gornje objašnjenje o potrebnosti uključivanja moderne nauke u prevodenju tzv. "naučnih ajeta", dovoljno.

PREVOĐENJE, PREVOD KUR'ANA I TEFSIR

Prije nego što predem na pobijanje Fatićevih tvrdnji u primjerima koje je naveo, valja pojasniti šta je to prijevod Kur'ana, a šta komentar Kur'ana, pošto Fatić tvrdi da je svaki prevod Kur'ana istovremeno i njegov tefsir - pokazaćemo da to nije nužno tako.

Proces prevodenja, bilo to prijevod *per se* ili za interpretiranje, može se jednostavno definisati kao: 1. dekodiranje značenja izvornog teksta i 2. enkodiranje ovog značenja u ciljni jezik. Rezultat je prijevod. Da prijevod nije automatski i tefsir, evo primjera: Tačan prijevod ajeta 55:5 glasi: "Sunce i Mjesec su po proračunu." Ako prevodilac iz nekih razloga međutim prevede, npr: "Sunce i Mjesec utvrđenim putanjama plove", to više nije prijevod (jer je izgubljena veza sa Kur'anskim tekstrom), nego je prijevod zamijenjen tefsirom. Prevodilac je ovdje dakle komentarom pokušao doći do značenja ili smisla kur'anskog teksta i to smatra prijevodom.

Slažemo se da tačan prijevod Kur'ana 100% nemoguć. Ipak, ono što je ljudski moguće pri prevodenju je: 1. ne izbrisati ni jednu arapsku riječ Kur'ana iz prijevoda, 2. ne dodati nepotrebne riječi u prijevod držeći da su one ekvivalent za arapske i 3. slijediti istu gramatičku sintaksu ajeta.

Valja ukazati na nekoliko osnovnih zabluda koje su svojstvene nepoznavaocima ove problematike. **Zablude da je prijevod Kur'ana isto što i "prijevod značenja Kur'ana."** Prijevod Kur'ana je prijevod kur'anskog teksta onakvog kakav jest, par excellence. Ni manje ni više od toga. S druge strane "Prijevod značenja Kur'ana" očito

nije prijevod Kur'ana. To može biti samo prijevod tefsira, odnosno komentara u kojem se pokušava doći do značenja ili smisla kur'anskog teksta. **Zabluda da riječi nekog mufessira mogu u prijevodu Kur'ana zamijeniti Allahove riječi.** **Zabluda da je hadis iznad Kur'ana, u suočenju sa Kur'anom, riječ Allahova da je donja.** Dakle, treba znati razlikovati izvorni kur'anski tekst, prijevod Kur'ana, prijevod značenja Kur'ana (tefsira) i hadis.

U navođenju primjera prevoda ajeta o komarcu, Duhu svetom, postavljenju na Arš i bojenju Allahovom, Fatić je izabrao upravo one primjere koje ne razumije i koji će ga pokopati.

POBIJANJE FATIĆEVIH NAVODA

Pobijanje Fatićevih navoda iz primjera komarca, Kur'an, 2:26

"Innallahe la jestahji en jadribe meselen ma be'udaten fema fewkaha."

Ovo je jedan od ajeta za koji se ispostavilo da je prava barijera za naše prevodioce Kur'ana zbog riječi *fewka*. U čemu je problem? Otvorimo li bilo koji riječnik arapskog jezika naći ćemo da *fewka* označava na, nad, iznad, povrh. Ona je upravo suprotna od riječi *tahte* što znači: pod, ispod, niže. Razmišljanja naših prevodilaca su se dakle kretala u pravcu mikrokosmosa, a ne obrnuto u pravcu makrokosmosa, jer se očito smatralo da je nešto jednostavno teže stvoriti od nečeg što je složeno!

Rezultat toga su prijevodi kao "Allah se zbilja ne stidi da kao primjer komarca navede ili nešto sičušnije od njega" ili "Allah se ne ustručava da za primjer navede mušicu ili nešto sičušnije od nje." Međutim, prijevod ajeta treba da glasi: "Uistinu! Allah se ne suzdržava da navede primjer kao što je komarac, te onog iznad njega." Komarac je dakle prost primjer Allahovog stvaranja, a da se i ne govori o organizmima koji su po složenosti stvaranja kompleksniji (npr. čovjek). Zbog toga značenje ajeta zahvata nepojmljivo široko polje stvari i pojmove koji su po nečemu iznad (*fewka*) komarca.

U Glasniku Rijaseta IZ-e u BiH br. 7-8, juli-avgust, 2005., u kritici Durakovićevog prijevoda Jusuf Ramić kaže: "Durakovićev prijevod sintagme *fema fevkaha* (ili nešto što je krupnije od toga) ne stoji. Ova sintagma, prema Abu Ubejdi, El-Kisajju i drugim arapskim filolozima, ima značenje: ili nešto što je sičušnije od toga *fema duneha*, odnosno: ili nešto što je krupnije od toga u sičušnosti *fema fevkaha fi-l-sigari*, a to je značenje za koje su se opredjelili mnogi prevodioци Kur'ana." Promišljeno, nema šta! Ko može, nek shvati!

Analizom 17 prijevoda od 17 različitih prevodilaca na druge jezike uočavamo da je njih 10 izraz *fema fevkaha* ispravno prevelo (te ono iznad njega), a da je njih 7 prevelo kao "sičušnije od toga." Većina prevodilaca je dakle ispravno prevela. Svi koji su prevodili kur'anski tekst, preveli su tačno. Oni koji su se poveli za raznim filološkim mišljenjima, načinili su grešku.

Pobijanje Fatićevih navoda iz primjera o Duhu svetom, Kur'an (97:4)

"Tenezzelul-melaiketu wer-ruhu fiha biizni rabbihim min kulli emr."

Riječ "Duh" se u Kur'antu pojavljuje na više mjesta sa različitim značenjima i različitim kontekstima. Izraz *ruh* (Duh) u Kur'antu se često koristi u smislu Božje objave, inspiracije. Tako imamo: Duh naredbe & Duhom ojačani: (16:2, 17:85, 40:15, 42:52). Duh Sveti & Duh pouzdani: (2:87, 2:253, 5:110, 16:102, Duh Sveti) i 26:193, Duh pouzdani. Duh koji je pomagao poslanike: (2:87, 2:253, 58:22). Duh koji se pominje paralelno uz meleke: (70:4, 78:38, 97:4). Duh kao Isa: (4:171). Duh koji je udahnut: (15:29, 21:91, 32:9, 38:72, 66:12). Materijalizacija Duha: (19:17). Ovdje se radi o meleku posланом Merjemi u liku pravog čovjeka. Duh kao medij koji prenosi i izvršava naredbu Allahovu: (16:2, 17:85, 40:15, 42:52, 58:22).

U svojoj knjizi "Obzorja arapsko-islamske književnosti", Jusuf Ramić, vezano za Svetog Duha, kaže slijedeće: "Sintagmu *Ruhu-l-Kudus* pogrešno je prevoditi sa Sveti Duh, jer je izraz "sveti" stran islamu i nije uobičajen u Kur'antu časnom. Sa ovim izrazom Kur'an ne operira. To je kršćanski izraz. Otud je u nekim našim prijevodima Kur'ana pogrešno preveden ajet u kome stoji: We nahnu nusebbihu bi hamdike we nukaddisu leke (El-Bekare, 30) kao npr. kod Huseina Doze ili npr. Mustafe Mlive, jer "kudsun" ovdje ima značenje riječi "tuhrun" (čistoća)."

Kur'an, nasuprot Ramićevom iskazu, itekako operira sa izrazom "Duh Sveti" u ajetima 2:87, 2:253, 5:110, 16:102, tako da on nije ni stran, niti neuobičajen u Kur'anu.

Ako ga već imamo u Kur'antu, ne možemo pobjeći od njega, makar to željeli. To očito nije samo kršćanski izraz, a problem pojedinaca je što to ne mogu valjano protumačiti. *Kudsun* nema značenje *tuhrun*, jer da je tako, Allah bi naravno tako i objavio. Ako se želi eliminisati Duh, zato što je kako kaže Ramić "kršćanski", onda bi se morao eliminisati i Isus - što je naravno absurdno, jer i on figuriše u Kur'antu.

Vratimo se ajetu iz naslova (97:4). Odmah je uočljivo da su prevodioci riječ "duh" preveli kao Džibril. U tefsirima stoji da riječi "*ruh* = duh" označava meleka Džibrila. Ali, to već nije prijevod – to je tefsir ajeta! To naravno, nikome ne daje za pravo da u Allahov govor umjesto riječi "duh" stavi riječ "Džibril."

Zar misle da Allah ne zna šta je objavio? Da je On, slavljeni neka je ime Njegovo, htio da u ajetu figuriše "Džibril" On bi to tako i objavio, ALI NIJE! Ajet bi u tom slučaju glasio: "Tenezzelul-mela'iketu we Džibrilu..." Dakle u Kur'antu stoji riječ "duh." Džibrila se ne može na silu "ugurati" u ajet, ali se *ruh* može odnositi na Džibrila i tumačiti Džibrilom. Stoga bi prijevod ajeta "Tenezzelul-melaiketu wer-ruhu fiha bizni rabbihim min kulli emr", trebao glasiti: "*Spuštaju se meleci i Duh u njoj s dozvolom Gospodara svog, po svakoj naredbi.*"

Kad Fatić tvrdi da Džibril nije interpolacija umjesto riječi Duh u navedenom prijevodu ajeta, onda je to atak na ljudski intelekt! Da li neko u izvornom tekstu Kur'ana doista vidi riječ Džibril? Naravno ne! Ako se već ne zna, treba pratiti literaturu; analiza šesnaest drugih prijevoda sa istoka i zapada pokazuje da samo trojica prevodilaca nisu upotrijebili riječi "Duh sveti." I tako, sva Fatićeva nastojanja su unaprijed izgubljena bitka.

Pobijanje Fatićevih navoda iz primjera Arša, Kur'an (10:3 i 20:5)

"Summestewa 'alel-'Arši ... ""Er-Rahmanu 'alel-'Arši-stewa ... "

Evo nekoliko ajeta u kojima se mnogi nisu snašli, što je dovelo do jako opasnih tumačenja koja streme politeizmu! U prijevodima Korkuta, Karića i Durakovića direktno i nedvosmisleno se sugerise da je Bog - Allah, koji se ovdje imenuje sa Milostivim, morao da zaposjeda ili zagospodari svemirom ili Aršom! Iz toga proizilazi da On - slavljeni neka je ime Njegovo - nije prije toga upravljao svemirom nego neko drugi ili je svemir bio prepušten haosu!

Zaposjedanje podrazumijeva preotimanje od nekoga ili naprsto osvajanje nečega što nije bilo ranije pod kontrolom. Ajeti uopće ne govore o zaposjedanju, zagospodarivanju, nego o Aršu kao mjestu komande Allaha. Neki će reći da ovi ajeti znače da se "Allah uzvisio nad Aršom" što pokazuje da oni doista malo razmišljaju. Riječi iz ajeta nikako takvo nešto ne sugerisu! Treba podsjetiti da glagol *istewa* sa sufiksom *ila* znači 'usmjeriti se ka.' Ako se iza *istewa* nalazi '*ala*', onda je značenje 'postaviti se na.' Allah je stvorio univerzum koji je od trenutka nastanka bio u potrebi za upravljanjem i regulisanjem stvari. On se zato postavio na tronu komande (Arš), tako da sve njegove stvari, velike i male, bivaju s Allahovom komandom, i ništa nije neovisno od Njega. Tačan prijevod navedenih ajeta bio bi slijedeći:

10:3 Zatim se postavio na Arš ... 20:5 Milostivog, na Aršu opstojećeg...

Fatićeve tvrdnje da je Allah dž.š. zauzeo Prijestolje su u najmanju ruku smiješne i asociraju na onu filmsku priču o ratovima zvijezda, osvajanju svemira i borbi za prijestolje.

I konačno, da je Fatićev intelektualni napor bio uzaludan, pokazuje i analiza ajeta 10:3 i 20:5 u šesnaest drugih prijevoda Kur'ana od različitih autora, gdje su samo dva autora (od kojih jedan **vehabijski**) kazala da se Milostivi "uzvisio" nad Aršom.

Pobijanje Fatićevih navoda iz primjera bojenja, Kur'an (2:138)

"Sibgatullahi we men ahse nu minallahi sibgah."

Pozabavimo se malo riječu "sibgah." Korjensko značenje je boja ili farba. Počevši od Rječnika Kur'ana i svih drugih rječnika, ne postoje nikakve dileme oko značenja ove riječi. Muslimanski komentatori ispravno razumiju riječ *sibgah*, ne u njenom bukvalnom značenju "bojenje" nego u njenom duhovnom i metaforičkom smislu "vjera." *Sibgatullah* je bojenje (krštenje) vjere Allahove, ne vodom, nego duhom. Ovo bojenje Allahovo čini ličnost pogodnom i počašćenom da bude stanovnik carstva Allahovog i pripadnik Njegove vjere. Kao što

farbar farba vunu tinkturom da bi joj dao novu boju, tako Allah dž.š. boji, ne tijelo, nego dušu onog koga vodi u vjeru Islam.

Ako pogledate naše prijevode, nema kraja čuđenju. Korkutov i Karićev prijevod su u potpunom nesaglasju sa Izvornikom! Riječi "uputa" nema u ajetu! Riječi "vjera" također nema u ajetu! Duraković u igru uvodi boju, i njegov prijevod je bolji. Prijevod bi dakle trebao glasiti: "*Bojenje Allahovo!, a ko je bolji od Allaha bojenjem?*"

Fatić i u komentaru ovog primjera pokušava onima koji nisu upućeni podmetnuti komentar umjesto prijevoda, (pošto ne razlikuje prijevod od tefsira), tvrdeći da u ajetu postoji riječ vjera. Kaže: "Kakvo bojenje, šta to Uzvišeni boji?", podsmijavajući se ajetu. Ovaj čovjek kao da se doziva iz mjesta dalekog! Nevjerovatan nagon da se mijenja Božija riječ! Ko ima oči vidi, ko ima razum, shvatiće.

Konačno, na Fatićevu žalost, pregledom 18 različitih prijevoda ajeta 2:138 konstatujem da su samo dva prevodioca riječ *sibgah* preveli kao "vjera."

Pobijanje Fatićevih navoda iz primjera o uzdignuću, Kur'an (3:55)

"Iz kalallahu ja 'isa inni muteweffike we rafi'uke ileFFE..."

Navodeći ovaj primjer Fatić se spetljao u vlastitoj spletci. Prvo kaže da je Isa a.s. uzdignut na nebo dušom i tijeloma, a onda nekoliko redova niže (kojeg li sraza!) tvrdi ni manje ni više nego da "se pod tjelesnim uzdignućem Isaa a.s. misli na uzdignuće na mjesto Allahove počasti." Zatim navodi primjer Ibrahima a.s. gdje odlazak Allahu tumači kao Ibrahimo odlazak iz Iraka u Šam i (PAZITE SAD!) ili se (veli Fatić) misli da ga je Uzvišeni uzdigao na mjesto njegove nagrade! Dakle, prvo JEST tjelesno, zatim NIJE tjelesno, zatim počinje naklapanje ili je ovako ili je onako. Za Idrisa a.s. se isto u ajetu 19:57 kaže da ga je Allah uzdigao Sebi? Je li možda i on tjelesno? Očito Fatić ne zna o čemu govori.

Pošto je Allah nematerijalan i nije ograničen na prostor, On je blizu (2:186) i sveprisutan (2:115), bliži od žile kucavice (50:16), tjelesno uzdignuće Isusa ka "Njemu" je nepotrebno i bez smisla, jer bi tada i "On" morao biti fizičko tijelo i imati određenu lokaciju. *Wefat* u Kur'anu svugdje znači smrt, uzimanje, pa ne postoji razlog da to i ovdje ne bude slučaj. Riječ *refea* (uzvisio), koja dolazi poslije smrti Isaa, u ovom ajetu ne može nikako značiti fizičko uznesenje. To je prije uzdignuće duše, uzdignuće po stepenu, časti ili spomenu. Vidi značenje ove riječi u ajetima 2:253, 6:83,165, 12:76, 43:32, 58:11.

"Nigdje u Kur'anu nema garancije za popularno vjerovanje da je Bog "uzeo" Isaa živog tjelesno na nebo." (Muhamed Asad). Slučaj Idrisa (Enoha) ("A uzdigli smo ga na mjesto visoko") i Isusa (3:55) pokazuje da se ovdje radi o dizanju duše u područje posebne Božje milosti, a ne tjelesnom uznesenju, kao što ga u svojim prijevodima forsiraju naši prevodioci. Tačan prijevod ajeta "Iz kalallahu ja 'isa inni muteweffike we rafi'uke ileFFE...", trebao bi glasiti: **"Kad reče Allah: "O Isa! Ja sam Taj koji će te usmrtiti i Koji će te Sebi uzvisiti."**

I najzad, kontrolom 22 prijevoda, od autora sa mašrika i magreba, pokazuje se da je samo njih pet kazalo da Isa nije usmrćen!

Pobijanje Fatićevih navoda iz primjera puhanja u uzlove, Kur'an (113:4)

"We min šerrin-neffasati fil-'ukad"

Bizaran primjer osvrta na moj prijevod riječi "neffasat" pokazuje stepen (ne)znanja našeg bajnog assistenta na predmetu tefsira. Za moj prijevod ovog ajeta Fatić čak tvrdi da je tačan, ali veli on, tačan je i prijevod gdje je izvorno ženski rod jedan naš prevodilac premetnuo u muški rod. **Kojeg li apsurda!** Prodati Kur'an zarad toga da se ne zamjeri profesoru. Moj (tačan) prijevod pomenutog ajeta glasi: "I od zla onih koje pušu u čvorove." Ono što Fatić ne može da shvati je značenje riječi "neffasat." Onaj ko zna, vidi da je to imenica ženskog roda u pluralu. Tako stoji i u rječniku Kur'ana od dr. Abdullah Abbas Nadwija. Šta je onda problem? Problem je za Fatića što mu se to što je Allah objavio ne sviđa, on bi volio da je to u muškom rodu, pa da se odnosi na muškarce, jer veli on da bi prijevod "onih koji pušu u čvorove" bio bolji i bolje čuvao univerzalnu intenciju izvornika. Pogledajte samo kako zabludu prodaje! Ovdje je na sceni pokušaj podvale, kako čitaocima, tako i Kur'anu. Misli li Fatić da je Allah swt ovdje pogrešnu riječ stavio? Subhanallah ... Čemu ta grčevita borba da se

promijenu riječi Allahove i da se izvrnu iz konteksta. Ako prevedete u muškom rodu, onda to više nije od Allah-a. A Allah prijeti onima koji mijenjaju njegove riječi i lažu na Njega, kad kažu "ovo je od Allah-a, a to nije od Allah-a!" Pogotovo ako se to s ciljem radi.

U knjizi "101 neispravnost u prijevodima Kur'ana" stoji slijedeće:

Neffasati fil-'ukad su one žene, ili grupe, ili duše koje, u vrijeme čaranja ili bajanja, pušu u zavezane uzlove ili čvorove: kose, dlake, užad ili žile, izgovarajući magične formule. Puhanje u uzlove je bio raširen oblik vradžbine u predislamskoj Arabiji. Žene bi vezale čvorove na užetu i puhale u njih sa proklinjanjem.

Pogledajmo Korkutov prijevod ajeta 113:4. Taj prijevod nema nikakve veze sa Kur'anom! Karić je ženski rod *neffasat* prometnuo u muški! Duraković je interpolirao nepostojeću riječ "čarobnice" i "posred", a riječ "čvor" mu je u jednini! Riječ *šerr* (zlo) nije ni preveo!

DOSLOVNO PREVOĐENJE KUR'ANA

Da Fatić nije načisto ni sa doslovnim prevođenjem Kur'ana, pokazaćemo na nekoliko primjera. Pod doslovnim prijevodom ovaj čovjek, izgleda, misli na precizan i tačan prijevod! Činjenica je da bez doslovnog prijevoda nekih ajeta, NEMA tačnog prijevoda. Primjer zakvačka (75:38). Svi dosadašnji prijevodi poput "usirene (zgrušane) krvi, ugrušaka, embriona, itd., padaju u vodu (iako je prijevod 'embrio' najbliži) iz prostog razloga što 'alek'znači 'zakvačak' koji precizno opisuje položaj zametka zakačenog o zid materice – a ovo je doslovan prijevod! Primjer 'tarika' 86:1,2,3. Precizan/doslovan prijevod ove riječi je "onaj koji udara (udarač)." Značenje ove riječi je općepoznato, ali zbog neznanja astronomije istu prevode komentarom da je to 'Danica (planet Venera)', zvjezdani skup Plejade, Večernjača, Jutarnja zvijezda, Sirijus, Saturn, posjetilac koji se kasno vraća kući, itd, itd. Pogledajte ova lutanja! Iako je Allah dž. š. dao odgovor u trećem ajetu da je to zvijezda, oni opet lutaju! Tek kad precizno prevedete, imate istinski smisao i pravo značenje vam bljesne pred očima. Udarač je, kaže Allah dž. š. zvijezda! Koji znaju nešto o neutronskim zvjezdama, lahko će zaključiti da je ovdje riječ o udarajućim zvjezdama - pulsarima! Primjer 'proračuna', ajet 55:5. Paušalni prijevodi poput "Sunce i Mjesec plove (utvrđenim/određenim) putanjama", ne stoje, iz razloga što je tačan/precizan prevod riječi 'husban' pro(račun), pa tek kad se ta riječ uvede u prijevod, dobiju se kolosalne razmjere značenja tog ajeta. Ovakvih primjera imate desetine i desetine, ne samo vezane za "naučne ajete."

Govoreći o mom doslovnom prevođenju, Fatić na kraju svoje blamaže kaže: "Mlivo je toliko otisao u svojoj doslovnosti, da riječi ostavlja neprevedene." Ovakva besmislena konstatacija je doista zapanjujuća! Prvo navodi da sam doslovno preveo, a onda u istoj rečenici veli "da sam tako daleko otisao u doslovnosti prevođenja da neke riječi nisam preveo." Retrogradna amnezija kod asistenta Fatića!

NAUČNO PREVOĐENJE I TUMAČENJE KUR'ANA

Izrečene konstatacije vezane za doslovno prevođenje Kur'ana važe i za naučno prevođenje! Bez doslovnog / preciznog prijevoda, kad je u pitanju nauka, nema tačnog prijevoda. Primjer ajeta 86:11: "We semai zati redž'i." Jedan prevodilac prevodi "Tako mi neba kišnoga", iako se kiša u ajetu ne spominje. Allah, dž. š., ne kaže "we semai zatil metar" nego kaže "Tako mi neba punog vraćanja", jer je *redž'* vraćanje, eho. Samo jednom jedinom riječju Kur'an nas obavještava da se u nebu vrši vraćanje nekih stvari. Nazad u kosmos se vraćaju sve opasne forme materije i energije, a svi korisni oblici materije i energije koji idu sa zemlje vraćaju se na nju. Kiša je samo jedno od značenja onoga što se vraća. Slično nerazumijevanje postoji i kod ajeta 86:12. Pozivam Fatića da prostudira moju knjigu "Kur'an ispred nauke i civilizacije" gdje će steći naka temeljna znanja. Takođe mu upućujem izazov (a neka pozove u pomoć koga može!) da ospori moje prijevode ajeta koji se tiču nauke.

Zar prevođenje takvih stvari treba prepustiti neukima? Ne, nikako! Onda bi ono "ikre" izgubilo smisao. Jer nije isti znalac, i onaj koji ne zna! Otuda i poziv Fatiću: NE ČINI KUR'ANU ono što su Biblijci učinili redaktori biblijskih tekstova!

Zaprepašćujuće je sa kolikom upornošću se Fatić bori protiv izvornog teksta Kur'ana. Te njegove pokušaje dobro mogu iskoristiti kršćani na pojedinim internet forumima.

Na kraju, toplo preporučujem Fatiću knjigu "101 neispravnost u prijevodima Kur'ana", kao jedan fantastičan udžbenik za njega, da se s njom druži i da uz nju sazrijeva.

NAP: Pozivajući se na "Kodeks za štampu", "Zakon o zaštiti od klevete FbiH" te pravo na odgovor, tražim da "Preporod" u prvom narednom broju objavi moj odgovor na pisanje Almira Fatića o mojoj knjizi „101 neispravnost u prijevodima Kurana, i to u cijelosti, bez ikakvih izmjena od početka do kraja.

Bugojno, 03.11.2008.

Mustafa Mlivo, dipl. ing.

Mlivin odgovor na Fatićovo pisanje u „pismima čitalaca“”, Preporod 01.01.2009.

INŽENJERSKI PRIJEVOD KUR'ANA - PRECIZAN PRIJEVOD -

Odmah na početku smatram potrebnim naglasiti da sam ja kao prevodilac Kur'ana (a Kur'an proučavam preko 20 godina) prihvatio ovu raspravu sa Fatićem, koji niti je prevodilac Kur'ana niti bilo kog tefsira. s ciljem da se neke njegove zablude ne prenesu na čitaoce Preporoda. Bilo je logično očekivati da on tu materiju samo parcijalno i površno poznaje, jer je novajlija i njegov "tefsirski" staž traje tek nekoliko mjeseci. Ovu polemiku sam prihvatio i zbog upute iz kur'anskog ajeta: [25:63] "A robovi Milostivog, oni koji hodaju po Zemlji ponizno, i kad im se obrate neznalice, kažu: "Selam!"

Svojim pismom u zadnjem broju Preporoda Fatić je dotakao dno dna i postao *esfele safilin*. Uzrok tome je vjerovatno lekcija koju sam mu održao, što je izazvalo njegovu izbezumljenu reakciju. Na to nedvosmisleno ukazuje i naslov njegovog pisma, gdje se on i dalje nastavlja rugati Kur'anu.

Tako Fatić napisa da Mlivo ne zna šta je polemika, šta naučni argument, da ne zna skoro ništa o Kur'anu, tefsiru i arapskom jeziku, da je nepismen, bezobrazan, umišljen, da je svoj prijevod Kur'ana i knjigu "101 neispravnost u prijevodima Kur'ana", doslovno prepisao, i druge slične nebuloze, pa on siromah hoće eto da obavijesti našu javnost kako je Mlivin prijevod Kur'ana prvorazredna nacionalna sramota. Sve to reče i opet nigrdje nikakva argumenta ne iznese, a onda se pozva na kur'anski edeb koji mu ne dopušta da vrijeđa i ponižava ljudi. Analitičari psihe lahko će iz ovoga zaključiti o kakvom se Fatićevom (ne)karakteru radi. A da je otvorio taj prijevod i pogledao ga, vidio bi da je to udžbenik za njega.

Uz taj prijevod (koji je direktni prijevod sa arapskog) našao bi prvorazredni tefsir (najbolji izbor iz postojećih), našao bi siru (životopis Božjeg poslanika), našao bi najveći dopunjeni indeks kur'anskih riječi na svijetu, oko 2700 fuisnota, i sve to poduprto savremenom naukom, što bi u globalu proširilo Fatićovo znanje za oko 60%. Naročita pažnja je posvećena i dati su odgovori na tumačenja onih ajeta koje krščani i drugi na kojekakvima forumima napadaju bez milosti, a pred kojima bi Fatić zbog svog (ne)znanja sagnuo glavu.

Snaga iznesenih argumenata je, čini se, bila tolika da Fatić sa svojim nivoom inteligencije nije mogao stvari pojmiti.

Fatić se također vajka da Mlivin prijevod ne čita niko. Evo za njega gorke istine: Taj prijevod najviše traže doktori, inžinjeri i političari. Ne mali broj kršćana je također tražio ovaj prijevod, jedan od njih da bi radio doktorat. Sem toga, Mlivin prijevod se nalazi u bibliotekama svih bosanskih medresa, i Zagrebačke također, značajnijih gradskih biblioteka, a gospodin Enes Karić je svojevremeno za Islamski fakultet poručio šest knjiga. Distribuiran je također preko SAD i Kanade, Evrope, pa sve do Indije.

Činjenica da sam ja, Mustafa Mlivo, diplomirani inžinjer, nepodnošljiva je također za Fatića. On je siromah umislio da on ima ekskluzivno pravo i privilegiju baviti se Kur'anom. Vara se, Kur'an je objavljen svakom, i inžinjeru, i čobanu, i doktoru. Zar se Allah dž.š. ne obraća ljudima u Kur'anu na način da kaže "O ljudi!"

Fatić se nadalje, u svom pismu, ponovo grčevito hvata Duha (za kojeg kaže da ne postoji u Kur'anu) i Džibrila, kao mogućem tumačenju riječi Duh. Ako je Duh jednako Džibril (po Fatiću), pogledajte kako bi onda

izgledao prijevod ajeta u kojem Allah kaže da je Isa (Isus) riječ Njegova i Duh od Njega: Dakle umjesto [4:171] ... Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova ... i **Duh** od Njega”, bilo bi: “... Mesih, Isa, sin Merjemin, samo je poslanik Allahov i Riječ Njegova ... i **Džibril** od Njega.” Isa /Isus/ nije dakle Džibril, Fatiću. Fatić bi također trebao znati da postoje tefsiri u kojima kur’anski Duh uopće nije protumačen Džibrilom!

S jedne strane dakle, Fatić pokušava negirati postojanje Duha u Kur’anu (to nije kur’anski, a nije ni kršćanski), a s druge strane vrtoglavu pokušava dokazati Isaovo /Kristovo/ tjelesno uzašašće na nebesa. Tako stvari razumiju malobrojni muslimanski adventisti, nadajući se skorom Isaovom drugom dolasku (ovaj put s neba), kao spasitelju i eventualno otkupitelju. U tom slučaju Fatiću kršćanstvo kuca na vrata. O Isaovom dolasku drugi put (prema Kur’anu on je mrtav kao i ostali poslanici, a Muhammed a.s. je posljednji vjerovjesnik i poslanik) nema niti jednog jedinog slova u Kur’anu.

Kur’an je previše ozbiljna stvar da bi se mogao prepustiti Fatiću i fatićima. Na kraju pisma Fatić poziva u pomoć pjesnika, što nije ni čudo, čovjek je potrošio argumente!

I konačno, neću ništa preporučiti **DR.** Fatiću, jer gluhi se ne mogu dozvati, a slijepom se ne mogu oči otvoriti. Ipak, kad razmislim, bolje je da mu ponudim besplatnu pouku i da tako platim zekat na svoje znanje.

Bugojno, 12.12.2008.

Mustafa Mlivo, dipl. ing.